



# Nomusa wo tlhariha

Zandile Malaza  
Simon Mokoena





Emugangeni wa le Masoyi, a ku ri na  
nhwanyana wo tlhariha loyi a va ku i Nomusa.

A tshama na kokwana wa yena wa xisati, loyi a  
ri murimi wa mavele.


Vanhu vo tala emugangeni a va nga koti ku  
hlaya no tsala.



Nomusa a rhandza ku ya exikolweni, kokwana  
wa yena a tinyungubyisa hi yena.

Masiku hinkwawo loko a vuya exikolweni,  
kokwana wa yena a n'wi nyika mitirho.

A fanele ku tsutsumisa timfenhe na  
swinyanyana leswi a swi dya swimilana.



Nomusa a swi n'wi tikela ku tsutsumisa timfenhe na swinyanyana nhlekanhi hinkwawo.

Hakanyingi a pfumala nkarhi wo heta ntirho wa yena wa xikolo.

Vana vo tala emugangeni, a va nga yi exikolweni hikuva a va fanele ku ya emasin'wini dyambu hinkwaro.



Hi ku famba ka nkarhi, Nomusa a karhala ku  
tsutsumisa swinyanyana na timfenhe  
emasin'wini.

"Ndzi na kungu ra vutlhari," a anakanya.



Nomusa a boha timhandzi hi vukheta.

A funengeta timhandzi hi hembe ya yena yo tirha, a bohelela xikete xa yena exikarhi.

A yimisa timhandzi ti ku thwi! Kutani a veka xiqhoko xa yena ehenhla.

A xi ri xipopana!



Nomusa a veka xipopana exikarhi ka nsimu ya mavele.

"Lexi xi ta teka ndhawu ya mina loko ndza ha endla ntirho wa xikolo. Kokwana u ta ehleketa leswaku ndzi le masin'wini," Nomusa a n'wayitela.



Masiku hinkwawo, a tumbeta nkwama wa yena  
wa xikolo a ya na wona emasin'wini.

A tshama a ambele swiambalo swa yena swa  
xikolo, a veka swiambalo swa ntirho ehenhla ka  
xipopana.

Kutani, a endla ntirho wa yena wa xikolo ehansi  
ka murhi.



Masiku ma fambile, Nomusa a anakanya,

“Kokwana a nge ri kumi kungu ra mina ra  
vutlhari”

Nomusa a tsakile no hlamala hi nkarhi wun’we.

Timfenhe na swinyanyana a swa ha nghenangi  
emasin’wini.



emasin'wini ku ya kuma swifaki swo tsakama.

Emasin'wini a ku miyerile. A ku ri hava timfenhe kumbe swinyanyana.

Kokwana a anakanya, "Nomusa u endla ntirho wa kahle."



Kokwana a huwelela, "Nomusa! Nomusa! U le kwihi?"

Kambe a ku vanga na nhlamulo.

Kutani a vona xipopana exikarhi ka masimu, xi ambele swiambalo swa Nomusa!



Loko kokwana a lemula leswi Nomusa a nga swi endla, u tinyungubyisile hi ntukulu wa yena.

A anakanya, "Leri i kungu ra vutlhari. Ntukulu wa mina a nge he tlheli a ya emasin'wini ku ya tsutsumisa timfenhe na swinyanyana."



Hinkwavo emugangeni va tsakerile kungu ra  
Nomusa ra vutlhari. Hinkwavo va sungurile ku  
tirhiswa swipopana emasin'wini ya vona.

Swipopana swi hlongorile timfenhe na  
swinyanyana emasin'wini.

Kutani vana hinkwavo emugangeni va kota ku  
ya exikolweni.



Ulwazi Lwethu is a Zenex Foundation funded and initiated project to develop a series of graded and leisure African language readers and teacher support materials. This project is targeted at teaching and supporting learners in the Foundation Phase to improve their home language reading and understanding. The readers have been originated in nine African languages in collaboration with Molteno Institute for Language and Literacies, Nelson Mandela Institute for Education and Rural Development, Room to Read South Africa, and Saide. All resources are developed as Open Education Resources (OER).



Your attribution should include the following:

**Title:** Nomusa wo tlhariha

**Author/s:** Zandile Malaza

**Translator/s:** Bongani Maluleke

**Illustrator/s:** Simon Mokoena

**Assurer/s:** Arnold Mushwana, Bongani Maluleke

**Language:** Xitsonga



© Zenex Foundation - Saide 2023

**CC BY** includes the following elements:

**BY** – Credit must be given to the creator

